

**LEFAPHA LA THUTO LA GAUTENG
DITLHATLHOBO TSA MAKGAOLAKGANG**

**SETSWANA PUO YA BOBEDI
SEEMOGARE
(Pampiri ya Boraro)**

**OCTOBER / NOVEMBER 2005
OKTOBER / NOVEMBER 2005**

NAKO: diura tse 2

MADUO: 80

DITAOLO

- Pampiri e, e arotswe ka dikarolo tse tharo A, B le C.
 - Araba dipotso go tswa mo dikarolong tse di farologaneng.
 - Tlhaloganya potso pele o e araba.
 - Rulaganya mabaka le tiro ya gago sentle.
 - Dirisa mopeleto le matshwaopuiso ka nepo mme o kgaoganye mafoko sentle.
-
-

**KAROLO YA A
TLHAMO**

POTSO 1

Kwala tlhamo ya tsebe le halofo ka ga NNGWE ya ditlhogo kgotsa ditshwantsho tse di latelang tse di tsosang dikakanyo tse di rileng mo go wena. Fa o thopha sengwe sa ditshwantsho tse di neilweng go kwala tlhamo ya gago, o e nee setlhogo se se maleba:

- 1.1 Ke ne ke mo ratile.
- 1.2 Mo nakong ya thekenoloji.
- 1.3 Rre/ mme ke tlhogo ya lelapa.
- 1.4 Ra tla ra tsiediwa ke batho.
- 1.5 Neela setlhogo se se maleba sa setshwantsho se se fa tlase mme o kwale tlhamo ka ga sona:



1.6 Sekaseka setshwantsho se se fa tlase mme o kwale tlammo ka ga sona:



MADUO A KAROLO YA A: [40]

KAROLO YA B
DIKWALWANA

POTSO 2

Araba potso e le NNGWE mo karolong ya B. Karabo e nne boleele jwa tsebe e le NNGWE.


- 2.1 Kwala lekwalo le mo go lona o kopang tiro ya letogo / nakwana go tla go dira ka mafelo a beke le malatsi a boikhutso kwa lebenkeleng la Spar mo tikologong ya gaeno; ba itsise tsotlhe ka ga gago.

KGOTSA

- 2.2 O moemedi wa bašwa mo tikologong ya gaeno. O kopilwe go ema bašwa ka lefoko mabapi le go rarabolola mathata ka go fedisa matshelo a bona (ipolaya). Kwala **puo** e o tla neelanang ka yona.

KGOTSA

- 2.3 Sekaseka setshwantsho se se fa tlase mme morago o kwale **pegelo** ka ga Khomforense ya Boditšhabatšhaba e o neng o e tsenetse kwa Kapa. Tlhagisa diphitlhelelo le dikatlanegiso tsa gago.



MADUO A KAROLO YA B: [20]

KAROLO YA C
DIKWALWANA

POTSO 3

Araba potso e le NNGWE mo karolong ya C. Karabo e nne boleele jwa tsebe e le NNGWE.

- 3.1 Madirelo a Reef Plastic a tlhoka basimane / basetsana ba ba falotseng Setlhophla sa somepedi go a direla mme mo ngwageng o o latelang ba romelwe kwa sekolong ka ditshenyegelo tsa ona. A romelele **Boikitsiso (C.V.)** jwa gago.

KGOTSA

- 3.2 Kwalela Modulasetulo wa mokgatho wa bašwa **memorantamo** mme o mo gakolole ka ga kopano e e tla tshwarwang fa gautshwane mabapi le petelelo e e kwa godimo ya masea le bana ba basetsana.

KGOTSA

- 3.3 Sekaseka setshwantsho se se fa tlase mme morago o kwalele tsala ya gago **taletso**.



MADUO A KAROLO YA C

[20]

PALOGOTLHE:

80